



Skupština Crne Gore

BILTEN OTVORENI PARLAMENT

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Broj 39 ♦ Jun 2014. godine

SADRŽAJ

Zakonodavna i nadzorna aktivnost.....2

Novosti iz Skupštine.....7

Održano Ljetnje zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strazburu.....7
Predsjednik Skupštine Crne Gore uručio sertifikate polaznicima Demokratskih radionica.....8
Održan IX sastanak Konferencije odbora za evropske integracije/poslove država učesnica Procesu stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (COSAP)9

Parlamentarni pojmovnik.....8

Tema broja.....10

Iz istorije crnogorskog parlamentarizma.....11

Iz skupštinske galerije.....11

Kalendar.....12

TEMA BROJA

Održano 23. godišnje zasjedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a u Bakuu

str.10



PARLAMENTARNI POJMOVNIK

Da li znate...

šta je parlamentarna demokratija?

str.8

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA

RASPIS MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DJELA O ŠUMAMA

str.11

IZ SKUPŠTINSKE GALERIJE

GRB IVANA CRNOJEVIĆA

str.11

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina IV ♦ Broj 39 ♦ Jun 2014. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. juna, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

U junu, održane su druga i osma sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini i sedma i deveta posebna sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini. Na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, usvojeno je osam zakona. Odbori su tokom juna razmotrili 23 predloga zakona, šest predloga odluka i sproveli niz drugih aktivnosti u okviru nadzorne uloge.

Tema broja ovog izdanja biltena je 23. godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a u Bakuu.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

Ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike, koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

S poštovanjem,

Služba Skupštine



ZAKONODAVNA I NADZORNA AKTIVNOST

Na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, usvojeni su sljedeći zakoni: Zakon o kombinovanom prevozu tereta, Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, Zakon o nacionalnim parkovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovniha objekata, Zakon o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore, Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Narodne Republike Kine u unapređenju saradnje u izgradnji infrastrukture, Zakon o dopuni Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza.

U okviru tačke *Izbori i imenovanja*, za dva člana Sudskog savjeta izabrani su Mladen Vukčević i Vesna Simović-Zvicer i imenovan je Savjet Radio-televizije Crne Gore, dok je za člana žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade imenovan Ilija Vujošević. Takođe, za člana Upravnog Odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava imenovan je Momčilo Vuksanović.

Na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, završena je rasprava o 12 predloga zakona i o nekoliko izvještaja.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Premijerski sat i poslanička pitanja

Na sedmoj posebnoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini, u okviru tačke dnevnog reda *Poslanička pitanja*, na pitanja poslanika je odgovarao ministar prosvjete Slavoljub Stijepović. Ministru su postavljena četiri pitanja.

Na devetoj posebnoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2014. godini u okviru tačke dnevnog reda *Premijerski sat*, na pitanja poslanika je odgovarao Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović. Premijeru je postavljeno šest pitanja.

Predlozi zakona razmatrani na odborima

- **Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o nadzoru proizvoda na tržištu** razmotrio je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o morskome dobru** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju** razmotrili su Zakonodavni odbor i Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i predložili Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o maslinarstvu** razmotrio je Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa** razmotrio je Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima** razmotrio je Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima** razmotrio je Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog dopunskog protokola Sporazumu između država ugovornica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država učesnica partnerstva za mir o statusu njihovih snaga** razmotrili su Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i Zakonodavni odbor i predložili Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj revizorskoj instituciji** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore** razmotrio je Zakonodavni odbor, međutim, ovaj predlog zakona nije dobio potrebnu većinu.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o obligacionim odnosima** razmotrio je Zakonodavni odbor, međutim, ovaj predlog zakona nije dobio potrebnu većinu.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je podnio poslanik Srđan Perić**, razmotrio je Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti turizma** razmotrili su Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i Zakonodavni odbor i predložili Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini oružjem** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru** razmotrili su Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Zakonodavni odbor i predložili Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na promet upotrebljivanih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica** razmotrili su Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i Zakonodavni odbor i predložili Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli poslanici Neven Gošović, Snežana Jonica i Aleksandar Damjanović**, razmotrili su Odbor za zdravstvo, rad i

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

socijalno staranje i Zakonodavni odbor, međutim, ovaj predlog nije dobio potrebnu većinu.

Predlog zakona o kojem je započeta rasprava na odboru tokom juna je sljedeći:

- **Predlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu. Izjašnjavanje o ovom Predlogu zakona odgođeno je za neku od narednih sjednica Odbora.

Ostali akti razmatrani na odborima

- **Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore** utvrdio je Administrativni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore** utvrdio je Administrativni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade** utvrdio je Administrativni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Sveti Stefan“ i „Miločer“ u Budvi** razmotrio je Zakonodavni odbor i predložio Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog odluke o obrazovanju privremenog odbora za vršenje nadzora nad radom državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, u pogledu dosljedne primjene zakona u cilju izgrađivanja povjerenja u izborni proces** razmotrio je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu i predložio Skupštini da ga usvoji. Isti Predlog odluke je razmotrio i Zakonodavni odbor, međutim, ovaj predlog odluke nije dobio potrebnu većinu.

Ostale aktivnosti radnih tijela

- Na šezdeset osmoj sjednici, 9. juna, **Zakonodavni odbor** je podržao Izvještaj o radu Odbora za 2013. godinu i Plan rada Odbora za 2014. godinu.
- Na započetoj pedeset četvrtoj sjednici **Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu**, održanoj 20. juna, Odbor je razmotrio Godišnji Izvještaj Sudskog savjeta o radu sudova u Crnoj Gori za 2013. godinu. Izjašnjavanje o Izvještaju odgođeno je za neku od narednih sjednica Odbora.

Na pedeset četvrtoj sjednici, održanoj 23. juna, Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj sa kontrolnog saslušanja direktora i članova Savjeta Agencije za elektronske medije na temu: „Programski standardi u elektronskim medijima - dosljedna primjena Zakona o elektronskim medijima“ sa predlogom zaključaka.



- **Odbor za međunarodne odnose i iseljenike** je na dvadeset četvrtoj sjednici, održanoj 6. juna, donio Odluku da se kontrolno saslušanje Igora Lukšića, potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija, na temu „Postupanje Vlade Republike Hrvatske prilikom davanja koncesija za istraživanja nafte i gasa u reonu Prevlake“, čime je prekršen „Protokol o privremenom režimu uz južnu granicu između Hrvatske i SR Jugoslavije“, održi 16. juna 2014. godine.

Na dvadeset petoj sjednici, održanoj 9. juna, Odbor je dao pozitivno mišljenje na predlog da se Branislav Mićunović postavi na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beogradu.



Istog dana, održana je dvadeset šesta sjednica, na kojoj je Odbor dao pozitivno mišljenje na predlog da se Branko Milić postavi na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Ankari.

Na dvadeset osmoj sjednici, održanoj 16. juna, Odbor je održao kontrolno saslušanje ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Igora Lukšića. Tema kontrolnog saslušanja bila je „Postupanje Vlade Republike Hrvatske prilikom davanja koncesija za istraživanje nafte i gasa u reonu Prevlake“.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Odbor je na dvadeset devetoj sjednici, 30. juna, dao pozitivno mišljenje na predlog da se Jovan Mirković postavi na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici.

Istog dana, održana je trideseta sjednica odbora, na kojoj je Odbor dao pozitivno mišljenje na predlog da se Gojko Čelebić postavi na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Arapskoj Republici Egipat na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici.

- **Odbor za evropske integracije** je na dvadeset petoj sjednici, održanoj 5. juna, razmotrio Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika i Nacrt pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Nakon toga, Odbor je jednoglasno donio predlog za izmjenu Nacrta pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika i izmjenu Nacrta pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja. Članovi Odbora su potom jednoglasno dali pozitivno mišljenje na dokumenta u kojima će se naći predložene izmjene, o čemu će i formalnim putem obavjestiti Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.



- Na pedeset osmoj sjednici, održanoj 4. juna, **Odbor za ekonomiju, finansije i budžet** je podržao Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2013. godinu i upoznao se sa: Izvještajem o stabilnosti finansijskog sistema za 2013. godinu, Izvještajem o stabilnosti cijena za 2013. godinu, kao i Finansijskim izvještajem CBCG za 2013. godinu sa mišljenjem nezavisnog spoljnog revizora, koji se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore dostavljaju Skupštini Crne Gore na upoznavanje. Povodom razmotrenog Izvještaja o radu CBCG, najavljena je mogućnost podnošenja zaključaka. Takođe, Odbor se u skladu sa članom

16 Zakona o koncesijama upoznao sa Izvještajem o radu Komisije za koncesije Vlade Crne Gore za 2013. godinu, kao i sa stepenom realizacije pet zaključaka Skupštine Crne Gore od 30. jula 2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2012. godinu.

Odbor je na pedeset devetoj sjednici, održanoj 6. juna, nastavio aktivnosti u vezi sa vršenjem parlamentarnog nadzora nad Zakonom o finansiranju političkih partija. Konstatovano je da je Ustavni sud Crne Gore ocijenio da pojedine odredbe Zakona nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.

Na šezdesetoj sjednici, održanoj 13. juna, Odbor se upoznao sa Izvještajem o radu Investiciono-razvojnog fonda za 2013. godinu kao i sa Informacijom o realizaciji zaključaka koje je Skupština Crne usvojila povodom razmatranja Izvještaja o radu Investiciono-razvojnog fonda za 2012. godinu.

Odbor je na šezdeset prvoj sjednici, održanoj 23. juna, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za lijekove i medicinska sredstva za 2013. godinu. Odbor je, takođe, razmotrio i Finansijske iskaze sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu sa osvrtom na realizaciju skupštinskih zaključaka objavljenih u „Službenom listu Crne Gore“, br. 57/13. Nakon rasprave, Finansijski iskazi sa izvještajima nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Na šezdeset drugoj sjednici, održanoj 30. juna, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2013. godinu. Odbor je, takođe, razmotrio Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2013. godinu. Nakon rasprave, navedeni izvještaj nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

- **Odbor za ljudska prava i slobode** je na trideset prvoj sjednici, održanoj 2. juna, razmotrio Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu i Izvještaj o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013. godinu, koje je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Odbor je podržao Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu, kao i Izvještaj o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013.

godinu i predložio Skupštini da ih usvoji.

Odbor je na trideset drugoj sjednici, održanoj 16. juna, podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu i predložio Skupštini da ga usvoji.

- **Odbor za rodnu ravnopravnost** je na trideset prvoj sjednici, 30. juna, najoštrije osudio objavljivanje članaka i fotografija koje imaju za cilj diskreditaciju i omalovažavanje žena, odnosno omalovažavanje čovjeka kao ljudskog bića. Takođe, članovi Odbora su osudili izjavu koja promovise nasilje, a koja kao žrtve prepoznaje žene i djecu. Odbor je predložio da se preispita ranije usvojena zakonska odredba o ukiđanju klevete kao krivičnog djela. Odbor je, takođe, jednoglasno podržao Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (2013-2017) za 2013. godinu.



- **Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport** je trideset prvu sjednicu, održanu 24. juna, posvetio upoznavanju sa ciljevima i značajem konferencije „Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, bolja učenička postignuća i budućnost“ koja će se održati u Podgorici, od 8. do 10. jula 2014. godine.
- **Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje** je održao četrdeset petu sjednicu, 6. juna, na kojoj je razmotrio realizaciju zaključaka donesenih na sjednici Odbora povodom štrajka invalida rada sa sjevera. Sjednici su pored članova Odbora prisustvovali: Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja, Bojana Martinović, šef Kabineta ministra rada i socijalnog staranja, Jovo Pajović, direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Dušan Perović, direktor Fonda PIO i Lazar Knežević, predstavnik invalida rada sa sjevera.

Na četrdeset šestoj sjednici, održanoj 12. juna, predsjednik Odbora Zoran Jelić je upoznao članove Odbora sa zahtjevom nevladinih organizacija koji se odnosi na donošenje Pravilnika o sprovođenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu alternativne prakse. Odbor je, takođe, razmotrio zahtjev Raša Čivovića,

invalida iz Nikšića, nakon čega je donešen zaključak da Odbor uputi dopis Privrednom sudu, Ministarstvu ekonomije, Ministarstvu rada i socijalnog staranja o osnovanosti navoda istaknutih u podnesku Raša Čivovića. Isti dopis će biti upućen i Samostalnom sindikatu Rudnika boksita AD Nikšić i Sindikalnoj organizaciji Rudnika boksita AD Nikšić.

Na četrdeset sedmoj sjednici, 19. juna, Odbor je razmotrio Informacije o efektima i rezultatima rada Uprave za inspeksijske poslove na suzbijanju sive ekonomije na tržištu rada u 2013. i 2014. godini (januar i februar) i Informacije koje je dostavio Fond PIO. Konstatovano je da dostavljene informacije sadrže tražene i precizne podatke i iste će biti prosljeđene Partiji udruženih penzionera i invalida Crne Gore.

Odbor je na četrdeset devetoj sjednici, održanoj 24. juna, razmotrio Izvještaj o stanju prava djece u Crnoj Gori. Pored članova Odbora, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamina Perkisa i direktorke Zavoda za statistiku Crne Gore Gordane Radojević, sjednici su prisustvovali i predstavnici civilnog sektora koji se bave pravima djece u Crnoj Gori.

- Na sedamnaestoj sjednici **Odbora za antikorupciju**, održanoj 30. juna, održano je kontrolno saslušanje ministra ekonomije Vladimira Kavarića i direktora Zavoda za intelektualnu svojinu povodom predstavke Udruženja kompozitora Crne Gore.
- Na 36. sjednici, održanoj 4. juna, **Administrativni odbor** je dao pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda od 8. maja 2014. godine. Odbor je, takođe, utvrdio tri predloga odluka i odlučio da predloži Skupštini da za člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore izabere poslanika Emila Labudovića; da za člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore izabere poslanika Milutina Đukanovića, i da za člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade imenuje Iliju Vujoševića.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



Održano Ljetnje zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Strazburu

Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope je učestvovala na Ljetnjem zasijedanju PSSE koje je održano u Strazburu, od 23. do 27. juna. Crnogorsku Delegaciju na Ljetnjem zasijedanju činili su: Predrag Sekulić, Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica.

Na otvaranju Ljetnjeg zasijedanja PSSE, predsjednica An Braser je pozdravila nedavne inicijative predsjednika Ukrajine Petra Porošenka koji je pozvao na prekid vatre i pokretanje ustavnih reformi, što daje nadu za budući razvoj događaja u toj zemlji.



Prvog dana zasijedanja, razmotreni su Izvještaj o predsjedničkim i prijevremenim parlamentarnim izborima u Makedoniji i Izvještaj o prijevremenim predsjedničkim izborima u Ukrajini, te predstavljen i Izvještaj o aktivnostima Biroa i Stalnog komiteta u periodu od Proljećnjeg do Ljetnjeg zasijedanja 2014. godine.

Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore su učestvovali na sjednici Grupe socijalista, kao i na sjednicama Odbora za ravnopravnost i nediskriminaciju, Odbora za političke poslove i demokratiju i Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije.

Drugog dana zasijedanja, PSSE je reizabrala Tobjorna Jaglanda za generalnog sekretara Savjeta Evrope, čiji petogodišnji mandat počinje 1. oktobra 2014. godine. Na plenumu su vođene rasprave o migracijama i velikom broju neregularnih migranata koji su došli na italijansku obalu zbog tenzija u južno-mediteranskim zemljama, kao i rasprava o nasilju u medijima i putem medija.

Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore učestvovali su na sjednicama: Odbora za političke poslove i demokratiju; Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije; Odbora za migracije, izbjeglice i raseljena lica;

Odbora za ravnopravnost i nediskriminaciju, i Odbora za društvena pitanja, zdravlje i održivi razvoj.

Trećeg dana zasijedanja, vođene su rasprave o naporima za stvaranje bolje evropske demokratije i izazovima sa kojima se suočava federalna Evropa. Održana je ceremonija povodom obilježavanja stogodišnjice od Prvog svjetskog rata. Tim povodom, predsjednica PSSE An Braser je istakla da je stvaranje međunarodnog poretka bez dijaloga nemoguće, te podsjetila da je u duhu dijaloga, saradnje i otvorenosti stvoren Savjet Evrope radi stvaranja osnova za održivi mir i poštovanje ljudskih prava svih građana. Takođe je istakla da je uloga Savjeta Evrope važnija danas nego ikada ranije, jer se moraju preduzimati brojne aktivnosti kako bi se građanima Evrope garantovalo ostvarivanje ljudskih prava, prvenstveno prava na mir i život bez straha.

Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope učestvovali su na sjednicama: Odbora za političke poslove i demokratiju; Odbora za kulturu, nauku, obrazovanje i medije; Odbora za migracije, izbjeglice i raseljena lica; Odbora za pravna pitanja i ljudska prava; Pododbora za osobe s invaliditetom i inkluziju, i Pododbora za rodnu ravnopravnost. Takođe, učestvovali su i na sastanku Grupe socijalista kao i brojnim društvenim aktivnostima.

U okviru kampanje Savjeta Evrope „Jedno od petoro“, u kojoj učestvuje i Crna Gora, održan je 19. sastanak Mreže parlamentaraca za borbu protiv seksualnog nasilja nad djecom. Tema sastanka je bila: „Učešće mladih-sredstva za prevenciju seksualne eksploatacije“.

Četvrtog dana zasijedanja, vođena je rasprava o političkim i humanitarnim posljedicama krize u Ukrajini nakon čega se poslanicima obratio novoizabrani predsjednik Ukrajine Petro Porošenko.

Poslanici Predrag Sekulić i Mladen Bojanić učestvovali su na sjednici Odbora za monitoring na kojoj je predstavljen usmeni Izvještaj o posjeti koizvjestilaca Odbora za monitoring Crnoj Gori, realizovanoj od 14. do 16. aprila 2014. godine.

Tokom dana, članovi crnogorske Delegacije učestvovali su na sjednicama Odbora za političke poslove i demokratiju; Odbora za društvena pitanja, zdravlje i održivi razvoj; Odbora za migracije, izbjeglice i raseljena lica; Odbora za ravnopravnost i nediskri-

minaciju, i Odbora za pravne poslove i ljudska prava.

Završnog dana zasijedanja, vođena je rasprava o jačanju nezavisnosti Evropskog suda za ljudska prava. Skupština je zaključila da još uvijek ima prostora za poboljšanje nezavisnosti Evropskog suda za ljudska prava iako su u prethodnom periodu preduzete brojne mjere u tom pravcu.

Takođe, parlamentarci su diskutovali u kojoj mjeri je pravosuđe prilagođeno maloljetnicima. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope je pozvala države

članice da utvrde granicu od 14 godina života kao minimalnu starosnu granicu za krivičnu odgovornost, bez izuzetka i za teška krivična djela, kao i da stvore pogodnije alternativne mjere u tužilačkom postupku prema mlađim prestupnicima.

Završnog dana Ljetnjeg zasijedanja održana je sjednica Biroa PSSE na kojoj je učestvovao šef Delegacije Skupštine Crne Gore u PSSE Predrag Sekulić. Na sjednici Biroa bilo je riječi o aktivnostima Parlamentarne skupštine i radnih tijela u narednom periodu.

Predsjednik Skupštine Crne Gore uručio sertifikate polaznicima Demokratskih radionica

Predsjednik Krivokapić je dodijelio sertifikate učenicima osnovnih škola širom Crne Gore koji su učestvovali u demokratskim radionicama na temu „Demokratija i parlament“ i „Evropska unija“ u periodu od decembra 2013. do juna 2014. godine. Tom prilikom uručeno je 2934 sertifikata, djeci iz 59 crnogorskih osnovnih škola iz 19 opština.



Ovim povodom predsjednik Krivokapić je u svom obraćanju polaznicima radionica, poručio: „Vi niste samo budućnost Crne Gore, vi ste i budućnost Evrope. Nova Evropa, koja je vitalna i koja može stvoriti novi bolji život svih njenih građana. Mi smo ponosni na vas i vi ste prvi koji učestvuju u ovakvom programu na Zapadnom Balkanu. Veoma smo ponosni što je u

nepune dvije godine, od oktobra 2012. do juna 2014. godine, skoro 10.000 crnogorske djece i 700 nastavnika prošlo kroz Skupštinu Crne Gore i Demokratske radionice. Kada u maloj zemlji imate tako živu, fluktuirajuću demokratiju, demokratiju koja stalno teče, onda se zna da naš Parlament ima kapaciteta da zajedno sa drugim subjektima organizuje nešto što je širenje ideje dobra, opšteg dobra za generaciju koja dolazi.

Ovaj projekat je ono zbog čega se ljudi i bave javnim poslom, da vide da će mlade, nove generacije koje dolaze, biti bolje od njih. Da dolaze generacije koje će bolje voditi našu državu, evropsku državu i sa više vladavine prava, stabilniju i bogatiju, uz više solidarnosti, a time i srećniju.

Skupština Crne Gore će nastaviti sa realizacijom ovog projekta. Zahvalnost dugujem mojoj austrijskoj kolegici Barbari Pramer koja je pomogla, preko ERSTE fondacije, da se ovaj projekat rodi, a on je sada u crnogorskim rukama i nastaviće da živi za vazda. Ovo će biti beskonačan projekat koji će trajati dok je demokratije u Crnoj Gori“, poručio je Krivokapić.

Predsjednik Krivokapić se zahvalio svim roditeljima, profesorima, trenerima i voditeljima projekta na brizi, radu i trudu.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

Parlamentarna demokratija. „Parlamentarna demokratija je oblik demokratske vladavine koji funkcioniše kroz deliberativnu skupštinu, koja predstavlja posrednu vezu između vlade i onih kojima se vlada. Demokratija je tako u suštini odgovorna i i predstavnička vladavina. Parlamentarna demokratija je, dakle, ravnoteža između učestvovanja naroda i vladavine elite: vlada nije direktno odgovorna javnosti, već njenim izabranim predstavnicima. Privlačnost ovog sistema je u tome što su ti predstavnici, zahvaljujući svom obrazovanju i prilici da razmatraju i raspravljaju, navodno sposobniji od samih građana da odrede šta je u njihovom najboljem interesu.“¹

¹ Hejvud, Politika, Beograd, Clio 2004, str. 148

Održan IX sastanak Konferencije odbora za evropske integracije/poslove država učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (COSAP)

Održan je IX sastanak Konferencije odbora za evropske integracije/poslove država učesnica Procesu stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope, 2. i 3. juna u Budvi. Sastanak je bio posvećen sljedećim temama – ključni izazovi u implementaciji unutrašnjih reformi u kontekstu evropskih integracija, lokalni i regionalni pristupi u korišćenju pretpripravnih fondova i transparentnost i inkluzivnost kao važni elementi procesa evropskih integracija. Sastanku su prisustvovali: predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Mitja Drobnič, član Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora Igor Kolman, ambasador Rumunije u Crnoj Gori Ferdinand Nađ, generalna direktorka za evropske integracije u MVPEI Crne Gore Snežana Radović i ostali.



Sastanak je otvorio šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Nj.E. Mitja Drobnič, koji je istakao da nacionalni parlamenti imaju posebnu ulogu u procesu pregovora, koja se ogleda u davanju preporuka koje se odnose na podizanje kvaliteta reformi koje se sprovedu, pažljivom praćenju i kontrolisanju rada institucija, ali informisanju javnosti o toku i prirodi pregovora. On je kazao da reforme u procesu integracija zahtijevaju značajna zakonodavna i institucionalna prilagođavanja, kao i finansijska sredstva neophodna za implementaciju evropskih standarda.

Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, u uvodnom obraćanju je kazao da smatra da u vremenu dinamičnosti integracionog procesa, ali i novih okolnosti u pogledu inoviranog pristupa Unije u pregovaračkom procesu, parlamentarci treba u punom kapacitetu da učestvuju u radu COSAP-a, jačaju strukture regionalne saradnje, te kroz konstruktivan dijalog i razmjenu dosadašnjeg iskustva doprinesu pronalaženju smjernica za ubrzanje procesa integracije. Pored toga, treba uvažavati političke, ekonomske i pragmatične razloge postojanja Unije kakvu danas poznajemo. „Samo ako smo spremni za proširenje kao konstruktivan proces, gdje obje strane, i države članice

EU, i one koje to žele postati, imaju jasnu viziju budućnosti Evrope, postojanje EU će imati onaj najširi smisao. U suprotnom, Evropa se može organizovati iz različitih interesa, partikularno, ali tada prvobitni interes mora biti žrtvovan“, izjavio je Radunović.

U okviru prve sesije, na temu ključnih izazova u implementaciji unutrašnjih reformi u kontekstu evropskih integracija, uvodničari su bili Igor Kolman, član Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora i generalna direktorka za evropske integracije u MVPEI Crne Gore Snežana Radović.

Tokom rasprave ukazano je na važnost parlamentarnog nadzora procesa pregovora, koji integracijama daje demokratski legitimitet, ali i na druge elemente koji su ključni za kvalitetan tok pregovora: interparlamentarnu i regionalnu saradnju kroz razmjenu iskustava između zemalja kandidata i članica EU, na jačanje administracije, kako bi država bila spremna da odgovori na sve izazove koje pregovori i članstvo sa sobom nose, kao i na transparentnost procesa i komunikaciju sa građanima o koristima i nedostacima članstva u EU.

Uvodničari na temu lokalnih i regionalnih pristupa u korišćenju pretpripravnih fondova bili su Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane, koji su predstavili iskustva svojih opština u korišćenju IPA fondova.

Uvodničar na posljednjoj sesiji posvećenoj transparentnosti i inkluzivnosti kao važnim elementima procesa evropskih integracija bio je Nj.E. Ferdinand Nađ, ambasador Rumunije u Crnoj Gori. Pod konceptom transparentnosti ne podrazumijeva se samo javni pristup informacijama o aktivnostima Unije, već i pisanje zakonodavnih tekstova koji će biti dostupni i razumljivi građanima, a za šta u Uniji postoje jasna proceduralna pravila, izjavio je Nađ.

U okviru sastanka, bilo je riječi i o poplavama nemjerljivih razmjera koje su nedavno zadesile Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku. Pohvalivši ogromnu solidarnost koju su iskazali građani regiona sa stanovnicima poplavljenih područja, učesnici COSAP-a su se saglasili da ne treba stati na početnim gestovima pomoći i solidarnosti, već da treba jačati regionalnu saradnju na svim poljima, kako bi u eventualnim budućim nepogodama države regiona mogle adekvatno i spremno da reaguju.

Pored delegacija država članica COSAP-a i uvodničara, na IX sastanku COSAP-a su učestvovali i predstavnici regionalnih inicijativa - RCC i RSPC SEE, koji su usvojili Zajedničku izjavu.

TEMA BROJA



Održano 23. godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a u Bakuu

Održano je 23. godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a, na kojem su parlamentarci iz 57 zemalja članica diskutovali o najaktuelnijim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim temama.

Predsjednik Skupštine Crne Gore i PS OEBS-a Ranko Krivokapić je, otvarajući Godišnje zasijedanje, istakao da je Parlamentarna skupština svojom aktivnom ulogom u posljednjih godinu dana pokazala jasnu spremnost da bude uključena u rješavanja najosjetljivijih političkih i bezbjednosnih pitanja, kao što je ukrajinska kriza.

„Ukrajinska kriza je stavila na ispit sve kapacitete OEBS-a, da ostvari osnovnu svrhu svog postojanja – mir i stabilnost u Evropi. Uz veliki politički angažman, prisustvo na terenu, hrabrost i požrtvovanje predstavnika svih institucija OEBS-a, uporno bez prava na odustajanje, doprinosimo traženju rješenja za ukrajinsku krizu“, izjavio je Krivokapić. On je kao važan doprinos procesu deeskalacije podsjetio na parlamentarni sastanak predstavnika ruske i ukrajinske delegacije u PS OEBS-a, koji je organizovan u Beču, u aprilu mjesecu ove godine, i to u periodu kulminacije krize. Krivokapić se zahvalio na saradnji svim strukturama OEBS-a, posebno predsjedavajućem OEBS-a predsjedniku Švajcarske Konfederacije Didiju Burkhalteru.

Na otvaranju zasijedanja uvodno obraćanje imali su Ilhan Alijev, predsjednik Republike Azerbejdžan, Didije Burkhalter, predsjednik Švajcarske Konfederacije kao predsjedavajući OEBS-a i Oktan Asadov, predsjednik Parlamenta Republike Azerbejdžan.

Predsjednik Krivokapić je tokom Godišnjeg zasijedanja PS OEBS-a u Bakuu, organizovao drugi po redu susret ruske i ukrajinske parlamentarne delegacije na temu ukrajinske krize.

Nakon prvog susreta održanog u Beču, takođe na inicijativu predsjednika Krivokapića, na sastanku održanom u Bakuu ruska i ukrajinska delegacija su dogovorili formiranje posebne međunarodne parlamentarne grupe koja će se baviti nizom važnih pitanja sa ciljem deeskalacije situacije u kriznim područjima Ukrajine. Članovi ove grupe će pored ruskih i ukrajinskih parlamentaraca biti i parlamentarci ostalih zemalja članica OEBS-a. Pored rada u okviru ove grupe parlamentarci dvije zemlje će nastaviti bilateralni dijalog u okviru svojih delegacija u PS OEBS-a.

Predsjednik Krivokapić je naglasio da je postignuti dogovor uspjeh parlamentarne diplomatije u okviru PS OEBS-a koji istovremeno predstavlja pokazatelj parlamentarne političke zrelosti u bavljenju tako osjetljivim pitanjem kakva je ukrajinska kriza.



Predsjednik Krivokapić je u okviru plenarnog zasijedanja PS OEBS-a otvorio specijalnu debatu posvećenu ukrajinskoj krizi. Govoreći o važnosti parlamentarne diplomatije na rješavanju teških bezbjednosnih pitanja istakao je zadovoljstvo što je PS pokazala posvećenost i odgovornost da se bavi problemima, a ne samo da govori o njima. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je postavljen za počasnog predsjednika PS OEBS-a u okviru novog rukovodstva Parlamentarne skupštine, izabranog na XXIII godišnjem zasijedanju PS OEBS-a.

Na zasijedanju PS OEBS-a usvojena je završna deklaracija pod nazivom: „Helsinki +40: Ljudska bezbjednost za sve“. U deklaraciji su navedeni prioriteti na koje treba da se oslanja Parlamentarna skupština u budućem djelovanju, a koji se odnose na politička pitanja i bezbjednost, ekonomska pitanja, kao i teme vezane za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



RASPIS MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH DJELA O ŠUMAMA

16/26. april 1909.

RASPIS SVIM UPRAVNIM VLASTIMA O ŠUMAMA

I O podjeli šuma

Član 1.

Šume se dijele na državne, plemenske, opštinske, seoske, crkvene i privatne.

Član 2.

U svakoj opštini seoskoj obrazovaoće nadležni plemenski kapetan jednu komisiju od tri poštena i savjesna opštinaru kojima će na čelu biti glavni kmet. Ovoj komisiji je glavni zadatak da se šume uopšte njive i čuvaju i da u granicama ovoga raspisa vodi nadzor nad državnim, plemenskim, opštinskim, seoskim, crkvenim i privatnim šumama, sopstvenici kojih će njima raspola-gati po uviđavnosti, a u granicama ovoga raspisa. Neposredni nadzor nad radom ove komisije vodi nadležni plemenski kapetan, koji će po potrebi za to tražiti nužna uputstva i naredbe od Ministra unutrašnjih djela.

II

O postupanju sa državnim, plemenskim, opštinskim, seoskim i crkvenim šumama

Član 21.

U šumama strogo je zabranjeno loženje vatre, paljenje klada, panjeva i neoborenih drveta. Pastirima, radnicima i ostalim licima koja bi se poslom nalazila u šumama dopušteno je loženje vatre samo na sigurnim mjestima. No pri odlasku dužni su vatru ugasiti i busenjem pritrpati.

Član 22.

Svaki koji u šumi opazi neugašenu vatru dužan je po mogućnosti ugasiti je. Oni koji bi spazili požar u šumi dužni su najbržim putem izvijestiti građanske i vojničke vlasti koje će povesti vojnike iz jednog ili više sela na gašenje požara. Vojničke vlasti će upravljati radom i paziti da se opkopi-ma požar ograniči i po mogućnosti ugasi, osim toga ostaviće nužnu stražu da se ne bi požar ponovio. Na tako izgorelim mjestima zabranjeno je sem šumskog sjemena ma šta drugo sijati, pa bila ona i privatna svoji-na.

Broj 2404

16. aprila 1909.god


Ministar Unutrašnjih Djela
J.S. Plamenac

Iz Raspisa Ministarstva Unutrašnjih Djela o šuma-ma

Pavićević, B, Raspopović, R, ur. Crnogorski zakonici 1796-1916, knj. IV, Podgorica, Istorijski institut Crne Gore, 1998, str. 726-735

IZ SKUPŠTINSKE GALERIJE

Najistaknutiji vladar iz dinastije Crnojevića je Ivan za vrijeme čije vladavine (1465-1490) se razvija i utemeljuje ideja o državnoj samostalnosti i nezavisnosti „zemlje crnih brda“, za koju se ustaljuje ime Crna Gora. Grb Ivana Crnojevića je zlatni krunisani dvoglavi orao na crvenom štitu. Zlatni dvoglavi orao simbolizuje velikodušnost, snagu, veličinu, otpor neprijatelju kao i jedinstvo duhovne i svjetovne vlasti. Iznad orlovih glava je po jedna kruna, simbol suvereniteta, a koje predstavljaju duhovnog i svjetovnog vladara.



KALENDAR



1. jun

- Na poziv Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i javno zdravstvo Svekinoskog narodnog kongresa, Delegacija Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore u sastavu: Branka Tanasijević, predsjednica Odbora i šefica delegacije, te članovi Odbora Srđa Popović, Draginja Vuksanović, Jelisava Kalezić i Radosav Nišavić, boravila je u studijskoj posjeti NR Kini. Delegacija Odbora je bila u prilici da se detaljno upozna sa kineskim sistemom obrazovanja uopšte, a naročito sa sistemom obrazovanja grada Šangaja, čiji učenici na svjetskom nivou konstantno postižu najbolje rezultate.



2. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić, primio je izvršnu direktorku MANS-a Vanju Čalović. Susret je upriličen kako bi NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“ upoznala predsjednika sa Preliminarnim izvještajem i zaključcima o lokalnim izborima održanim 25. maja ove godine u Crnoj Gori. Predsjednik Ranko Krivokapić je u svojstvu predsjednika Skupštine Crne Gore i PS OEBS-a primio Preliminarni izvještaj i zaključke, te ovom prilikom iskazao zahvalnost MANS-u na radu i doprinosu koji su dali kroz posmatranje izbornog procesa. Sagovornici su zajednički istakli da je povjerenje u izborni proces jedan od krucijalnih prioriteta države i društva u cjelini, jer on predstavlja osnovu za jačanje demokratije u Crnoj Gori i da je to proces koji je tijesno vezan za integracioni put naše države.
- Održan je IX sastanak Konferencije odbora za evropske integracije/poslove država učesnica

Procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope, koji je bio posvećen sljedećim temama – ključni izazovi u implementaciji unutrašnjih reformi u kontekstu evropskih integracija, lokalni i regionalni pristupi u korišćenju pretpristupnih fondova i transparentnost i inkluzivnost kao važni elementi procesa evropskih integracija.

3. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je Žordia Šuklu, poslanika u španskom Parlamentu i predsjednika Saveza Liberala i Demokrata u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Tokom susreta je ocijenjeno da Skupština Crne Gore ima dobre odnose sa španskim Kongresom, kao i intenzivnu saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope. Krivokapić se zahvalio Šukli na njegovoj inicijativi u Parlamentu Kraljevine Španije od 28. aprila 2014. koja je rezultirala jednoglasnim usvajanjem Rezolucije, kojom se poziva španska Vlada da podrži pristupanje, u svojstvu punopravnog člana, Crne Gore u NATO, na samitu u Velsu. Krivokapić je istakao da je Rezolucija rezultat obostranog prijateljstva i saradnje koju treba i dalje produbljivati, dok je Šukla ocijenio da su rezultati Crne Gore na evroatlantskom putu jasno vidljivi svima, te da je Crna Gora i dalje prepoznata kao lider u regionu po pitanju reforme i integracionog procesa.



- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i zamjenik predsjednice Odbora Goran Tuponja učestvovali su u radu regionalne konferencije Koalicija za ravnopravnost KORAK, koja je održana u Podgorici, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje. KORAK je koalicija NVO iz Crne Gore, Srbije i Kosova, organizovana sa ciljem

KALENDAR



borbe protiv diskriminacije na regionalnom nivou.

4. jun

- Delegacija Skupštine Crne Gore je učestvovala na Godišnjem regionalnom sastanku odbora za bezbjednost i odbranu, koji je održan u Zagrebu od 4. do 6. juna 2014. godine u organizaciji Centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC). U radu skupa učestvovali su predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić i član odbora Velizar Kaluđerović. U radu skupa, pored predstavnika Skupštine Crne Gore, učestvovali su i predstavnici parlamenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Turske, te Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF), i ostali.



- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić učestvovao je na Evropskom samitu mladih: "100 za narednih 100 u Dunavskom regionu", koji je održan od 4. do 8. juna u Sarajevu. Evropski samit mladih okupio je u Sarajevu, simbolično, 100 godina nakon početka Prvog svjetskog rata, 100 mladih ljudi, profesionalaca iz ukupno 17 zemalja, sa različitim obrazovnim i profesionalnim iskustvom iz Dunavske regije i Jugoistočne Evrope. Oni su imali priliku da diskutuju o različitim aspektima izazova sa kojima se suočava Evropa i sa kojima će se suočavati u budućnosti. Evropski samit mladih organizovali su članovi mreže foruma Albah iz Bosne i Hercegovine (IGAS), Srbije (KAB), Hrvatske (KAH) i Crne Gore (IGAP), uz podršku Evropskog foruma Albah i Dunavskog centra za kompetenciju.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je boravio u posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj, tokom koje je u svojstvu Predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS-a bio glavni govornik na

panelu organizovanom u Fondaciji Friedrich-Ebert (FES), na temu „Konflikt u Ukrajini: početak jače uloge OEBS-a u rješavanju konflikta“. Krivokapić je posjetio i Njemački institut za međunarodne i bezbjednosne odnose gdje je organizovana diskusija na temu aktuelne situacije u Ukrajini i razmjena mišljenja o rezultatima posmatračke misije OEBS-a za vrijeme predsjedničkih izbora. Takođe, posjetio je Njemačko društvo za međunarodne odnose gdje je razgovarao sa Polom Fon Malcanom, generalnim sekretarom društva. Krivokapić je razgovarao i sa Marijom Bohmer, državnom ministricom u Ministarstvu inostranih poslova i Frank Valter Štajnmajerom, ministrom vanjskih poslova SR Njemačke. Drugog dana posjete, Krivokapić se u Berlinu sastao sa predsjednikom Bundestaga Norbertom Lamertom kao i predstavnicima poslaničkih klubova u njemačkom Bundestagu.



9. jun

- Poslanik u Skupštini Crne Gore i Šef Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Predrag Sekulić i članovi Draganja Vuksanović i Mladen Bojanić održali su sastanak sa Mevlutom Čaušogluom, ministrom za evropske poslove i glavnim pregovaračem Republike Turske, kao i sa njegovim saradnicima.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



Sastanku je prisustvovao i ambasador Republike Turske u Crnoj Gori Nj. E. Mehmet Niazi Tanilir. Sagovornici su iskazali zadovoljstvo ovim susretom i iskazali spremnost za nastavak saradnje između delegacija Turske i Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, kao i ukupne saradnje između dvije prijateljske države na svim poljima.

- Predsjednik Ranko Krivokapić otvorio je XVI po redu Cetinjski parlamentarni forum, posvećen temi „Žene u biznisu“. Pored predsjednika Krivokapića, otvaranju XVI CPF-a prisustvovali su i Mevlut Čaušoglu, ministar za evropske poslove i glavni pregovarač Republike Turske; ambasador Žerar Studman, specijalni predstavnik OEBS-a za Zapadni Balkan; Goran Svilanović, generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju(RCC) i bivši ministar vanjskih poslova SRJ/SCG, kao i brojni parlamentarci i predstavnici vlasti država u regionu.



- Predsjednik Krivokapić je primio ambasadora Žerara Studmana, specijalnog predstavnika OEBS-a za Zapadni Balkan. Sagovornici su ocijenili da je OEBS uvijek imao konstruktivnu ulogu u uspostavljanju dijaloga a naročito u jačanju regionalne saradnje radi osnaživanja procesa pristupanja EU. Studman je pohvalio dosadašnji doprinos koji je Krivokapić kao predsjednik dao PS OEBS-a.
- Predsjedavajući Odbora za evropske integracije Slaven Radunović, zamjenik predsjednika Odbora Zoran Srzentić, kao i član Odbora Danko Šarančić, sastali su se sa Torstenom Frajom, izvjestiocem za Crnu Goru Odbora za spoljnu politiku i Odbora za EU poslove njemačkog Bundestaga. Tokom susreta, Fraj je ocijenio uspješnim dosadašnji tok pregovora i istakao da je Crna Gora, u odnosu na države regiona, značajno odmakla kada je proces evropskih integracija u pitanju. Ukazujući na visok proce-

nat podrške u javnosti povodom evropskog puta Crne Gore, članovi Odbora su ocijenili da je urađen veliki posao kada je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva u pitanju, ali da je za dalji napredak neophodno jačanje administrativnih kapaciteta i implementacija evropskih standarda.




- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je Mevluta Čaušoglua, ministra za evropske poslove i glavnog pregovarača Republike Turske. Tokom susreta, Krivokapić i Čaušoglu su ocijenili da su odnosi Crne Gore i Republike Turske dobri, te da su u trendu intenziviranja na više područja uz obostrani interes. Krivokapić je istakao da se Crna Gora i Republika Turska, kao države Mediterana, susreću sa sličnim izazovima, te je članstvo naše države u NATO uvezivanje u zajednički sistem bezbjednosti kojim bi se ovaj prostor Evrope učinio dodatno stabilnim i sigurnim. Čaušoglu je poručio da je Republika Turska prijatelj našoj državi, te da Crna Gora ima neupitnu podršku kada su evroatlantske integracije u pitanju.

10. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je dodijelio sertifikate učenicima osnovnih škola širom Crne Gore koji su učestvovali u demokratskim radionicama Skupštine Crne Gore na temu „Demokratija i parlament“ i „Evropska unija“ u periodu od decembra 2013. do juna 2014. godine. Tom prilikom, uručeno je 2934 sertifikata, djeci iz 59 crnogorskih osnovnih škola iz 19 opština.
- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Obrad Mišo Stanišić, Radivoje Nikčević i Snežana Jonica učestvovali su na seminaru za poslanike o politici nacionalne bezbjednosti, održanom u Gar-

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



miš Partenkirhenu od 10. do 12. juna 2014. godine. Tokom seminara, poslanici su sa eminentnim predavačima i stručnjacima u oblasti bezbjednosti i odbrane razgovarali o aktuelnim temama u ovoj oblasti kako na regionalnom, tako i na međunarodnom planu. Pored predstavnika Skupštine Crne Gore u radu skupa učestvovali su predstavnici parlamenata Albanije, Hrvatske i Srbije.



- Šef Delegacije Skupštine Crne Gore pri parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative Miodrag Vuković i član stalne delegacije Danko Šarančić učestvovali su na sastanku Parlamentarnog Odbora ove inicijative. Sastanak koji je organizovan u sklopu aktivnosti austrijskog predsjedavanja „CEI“ bio je posvećen temi: „Obrazovanje kao investicija u prosperitet“. Na kraju sastanka usklađen je i usvojen tekst Zajedničke izjave u kojoj su sumirani zaključci i date smjernice nacionalnim parlamentima i vladama država članica „CEI“.



11. jun

- Delegacija Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, u sastavu: Luid Škrelja, Marta Šćepanović, Vladislav Bojović i Srđan Perić, završila je studijsku posjetu Republici Hrvatskoj. Tokom posjete Hrvatskom saboru organizovani su sastanci sa

Odborom za zakonodavstvo, Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Delegaciju je primio i potpredsjednik Hrvatskog sabora Nenad Stazić. Dio studijske posjete je bio i sastanak sa šeficom Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske Zdenkom Pogarčić, te susreti sa predstavnicima Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i ambasadorom Crne Gore u Republici Hrvatskoj Igorom Građevićem.

12. jun


- Poslanik Pozitivne Crne Gore Dritan Abazović, razgovarao je sa Vladimirom Cibulnikom, otpravnikom poslova ambasade Ukrajine u Crnoj Gori. Abazović i Cibulnik su se tokom razgovora saglasili u ocjeni da su predsjednički izbori u Ukrajini protekli u miroljubivoj atmosferi, te iskazali zadovoljstvo što su građani i građanke Ukrajine u prvom krugu izabrali svog predsjednika. Takođe, bili su saglasni i oko toga da se mora otvoriti dijalog i uspostaviti mir na istoku zemlje. Tokom razgovora sagovornici su zaključili da je u Ukrajini, što prije, neophodno održati parlamentarne izbore, kako bi zemlja dobila stabilnu vladu.

13. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je Nj.E. Izmira Talića, ambasadora Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori. Tokom oproštajne posjete, Krivokapić i Talić su ocijenili da su odnosi Crne Gore i BiH dobri i dodatno ojačani dijeljenjem zajedničkih evroatlantskih ciljeva. Sagovornici su izrazili zahvalnost na uzajamnom doprinosu održavanju i dodatnom unapređenju dobrih odnosa Crne Gore i BiH. Krivokapić je prenio Taliću želju crnogorskih građana da BiH što prije sanira posljedice katastrofalnih poplava, te istakao da BiH i dalje može računati na pomoć Crne Gore.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je Nj.E. Ivanu Hlavsovu, ambasadoru Češke Republike u Crnoj Gori. Sagovornici su istakli da u odnosima Crne Gore i Češke Republike postoji tradicionalni osjećaj prijateljstva i bliskosti. Krivokapić je istakao

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



da je Češka Republika prepoznata kao država partner Crnoj Gori u podršci na putu ostvarivanja vanjsko-političkih ciljeva. Hlavoša je podvukla da su Češkoj državi Zapadnog Balkana visoko na listi prioriteta za podsticaj u procesu evroatlantskih integracija i poručila da se Češka Republika intenzivno zalaže za nastavak procesa priključenja Crne Gore Sjeverno-atlantskom savezu.

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić primio je delegaciju iseljenika iz Crne Gore koji žive u Bosni i Hercegovini Šemsudina Hadrovića i Erola Ramusovića, predstavnike Udruženja građana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Sandžaka. Ovom prilikom razmijenjena su mišljenja i ukazano je na potrebu veće saradnje državnih institucija Crne Gore sa institucijama naših iseljenika. Mustafić je upoznao goste sa aktivnostima novoformiranog skupštinskog Odbora koji se bavi pitanjem iseljenika, kao i o proceduri donošenja posebnog Zakona o iseljenicima. Takođe, tokom razgovora, naglašeno je i pitanje koje se odnosi na studente - rješavanje problema vezanih za njihov status tokom studiranja u Sarajevu i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, kroz potpisivanje odgovarajućih sporazuma nadležnih institucija dvije države.



15. jun

- U okviru aktivnosti Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, održan je sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore sa članovima Odbora za ekonomiju i finansije Parlamenta Republike Albanije, na temu „Parlamentarna dimenzija saradnje Crne Gore i Republike Albanije u oblasti saobraćaja“. Sastanku su, ispred Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

prisustvovali poslanici: Aleksandar Damjanović, Zoran Jelić, Milutin Đukanović, Mladen Bojanić, Almer Kalač i Nik Gjelošhaj.



16. jun

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, primio je Trišu Marvik, predsjednicu parlamenta Škotske. Tokom susreta, Mustafić je izjavio da Crna Gora napreduje ka EU i NATO i da u tom procesu veoma cijeni pomoć i podršku evropskih partnera. Mustafić je ovom prilikom istakao važnost jačanja institucija pravne države, posebno Parlamenta, kroz zakonodavnu ali i nadzornu ulogu. Marvik je naznačila da Škotska daje punu podršku političkim procesima u Crnoj Gori koji znače integraciju u evroatlantske strukture. Sagovornici su iskazali punu spremnost ka jačanju bilateralne saradnje crnogorskog i škotskog parlamenta, kao i pospješivanje drugih oblika saradnje u ekonomskoj, privrednoj i kulturnoj sferi.
- Delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu: Slaven Radunović, predsjednik Odbora za evropske integracije; Zoran Srzentić, zamjenik predsjednika, kao i Predrag Sekulić, član Odbora, učestvovala je na plenarnom zasijedanju Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC, koje je održano 16. i 17. juna u Atini.



Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



Na konferenciji je bilo riječi o izazovima Evropske unije kroz primjer krize u Ukrajini, demokratskom legitimitetu u postizbornom periodu, Evropskoj strategiji zapošljavanja i investiranju u mlade, u kontekstu izlaza iz ekonomske krize.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je grupu novinara iz država članica Evropske unije, koji u sklopu projekta „Otkrijmo Crnu Goru“ borave u našoj državi. Tokom susreta, Krivokapić i novinari EU su razgovarali na temu integracionog procesa naše države, vladavine prava kao i ukupnog puta demokratizacije našeg društva. Ovom prilikom novinari su iskazali veliko interesovanje posebno za oblast vladavine prava, pa je i najveći dio njihovih pitanja upravo bio vezan za istu. Krivokapić je istakao da je vladavina prava najvažniji izazov Crne Gore na njenom sveukupnom putu ka članstvu u EU i NATO, ali i odraz zrelosti društva.
- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović sastao se sa generalnim sekretarom Škotskog parlamenta Polom Grajsom, koji boravi u Podgorici u okviru posjete predsjednice Škotskog parlamenta Triše Marvik.



Generalni sekretari razmijenili su mišljenja o pitanjima od značaja za rad parlamentarnih administracija, sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje se sprovode u cilju jačanja stručne podrške radu poslanika. Imajući u vidu sličnost izazova u radu, naglašen je značaj razmjene iskustava na nivou službi parlamenata u cilju pronalaženja modela rada koji najbolje odgovara specifičnim okolnostima svakog pojedinačnog parlamenta. Davidović je informisao sagovornika o aktivnostima koje su u prethodnom periodu sprovedene na ovom polju u

Skupštini Crne Gore, posebno u pripremi administracije da što efikasnije odgovori na izazove koji proizilaze iz procesa pridruživanja i sprovođenja reformi potrebnih za kvalitetnu pripremu Skupštine za ulogu parlamenta države članice Evropske unije. Sagovornici su se saglasili da je jačanje rada parlamenta proces koji zahtijeva kontinuirano unapređivanje sposobnosti i znanja zaposlenih, kako bi i podrška poslanicima u donošenju informisanih odluka bila što djelotvornija. S tim u vezi, istaknut je i značaj jačanja istraživačkih službi parlamenta i njihovog nezavisnog i objektivnog rada. Na sastanku je bilo riječi i o transparentnosti rada parlamenta i značaju jačanja veza sa građanima, naročito mladom populacijom.


- Članovi Odbora za evropske integracije sastali su se sa grupom od 11 novinara iz država članica Evropske unije, koji borave u posjeti Crnoj Gori u okviru kampanje za jačanje svijesti – Otkrijte Crnu Goru, u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje. Članovi Odbora su upoznali novinare sa aktivnostima Odbora, sa naglaskom na ojačanu ulogu u pregovorima sa EU i mehanizme putem kojih Odbor teži da unaprijedi transparentnost tog procesa. Bilo je riječi i o kvalitetu stranih direktnih investicija, poštovanju ljudskih, a naročito prava nacionalnih manjina, kao i o izazovima sa kojima se Crna Gora mora suočiti u cilju dostizanja evropskih standarda i bržeg pristupanja Uniji – borba protiv korupcije i jačanje nezavisnosti i kapaciteta državnih institucija.



18. jun

- Zamjenica predsjednika Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Jelisava Kalezić sastala se sa šeficom Odjeljenja za

KALENDAR



demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori Liom Manjaguanjo. Na sastanku su razmotrene buduće zajedničke aktivnosti Odbora i Misije OEBS-a u Crnoj Gori u oblasti životne sredine. Kalezić je upoznala sagovornicu sa realizovanim i planiranim aktivnostima Odbora. Manjaguanjo je predstavila aktivnosti podrške koje Misija OEBS-a pruža u ovoj oblasti. Istakla je značaj uloge Misije OEBS-a u praćenju implementacije Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu kao mehanizma koji povezuje životnu sredinu i planiranje prostora. Na sastanku je ukazano na značaj učešća građana u procesu donošenja odluka a kasnije i njihovu implementaciji u čemu veliku ulogu ima postojanje Arhus centara i škole ekološkog aktivizma.



19. jun

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branko Radulović se sreo sa predstavnicima EDS-a (European Democrat Students).



Predstavnici EDS-a su istakli značaj proširenja Evropske unije ka Zapadnom Balkanu i dodali da Evropska unija u ovom trenutku primjenjuje dobar pristup. Osim toga, predstavnici EDS-a su naglasili da se mora i može uraditi još mnogo više na polju jačanja civilnog sektora, posebno u oblasti

prekograničnih projekata koji mogu da imaju direktan uticaj na bolji život građana, a zbog čega su predstavnici EDS i organizovali ovu misiju. Radulović je izrazio zadovoljstvo zbog njihove posjete i činjenice da se na ovaj način jača uloga mladih ljudi u EU integracijama.


- Članovi Odbora za evropske integracije sastali su se sa predstavnicima Zajedničkog odbora za evropske poslove Parlamenta Irske, koje je predvodio predsjednik Odbora Dominik Hanigen. Na sastanku su crnogorski parlamentarci upoznali goste sa nadležnostima i aktivnostima Odbora od njegovog formiranja 2012. godine, kao i sa uložnim naporima usmjerenim na jačanje uloge u procesu pregovora sa EU, kako ovog radnog tijela, tako i Skupštine u cjelini. Kao značajna činjenica izdvojen je opšti konsenzus parlamentarnih partija i visok stepen podrške građana politici integracije Crne Gore u EU. Irski parlamentarci su pohvalili izuzetan napredak Crne Gore u procesu pristupanja, naročito imajući u vidu problem nedostatka stručnog kadra, koji je izražen u svim malim zemljama. Izrazivši želju da ponovo posjete Crnu Goru, oni su se interesovali za nivo međunarodne promocije crnogorskog turizma, mogućnosti za poboljšanje biznis ambijenta, kao i za strukturu stranih direktnih investicija.



20. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić primio je u oproštajnu posjetu Nj.E. Piusa Fišera, ambasadora SR Njemačke u Crnoj Gori. Tokom susreta predsjednika Krivokapića i ambasadora Fišera, zajednički je ocijenjeno da su odnosi Crne Gore i SR Njemačke tradicionalno dobri i snažni, posebno na polju evroatlantskih integracija. Krivokapić je ovom

KALENDAR



prilikom iskazao zahvalnost ambasadoru Fišeru na njegovom ličnom doprinosu u jačanju odnosa i veza Crne Gore i Njemačke, koji je dao tokom svog službovanja u Crnoj Gori. Fišer je istakao i pohvalio otvorenost našeg Parlamenta. Ambasador je ocijenio veoma važnim doprinos Skupštine Crne Gore koji daje ukupnom procesu evroatlantskih integracija, te podvukao da posebno radije i hrabri bliska i intenzivna saradnja naše Skupštine i Bundestaga.

23. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić je boravio u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Republici Francuskoj. Krivokapić se u Parizu susreo sa predsjednikom Nacionalne skupštine Republike Francuske Klodom Bartolonom, predsjednikom Senata Francuske Žan Pjer Belom, predsjednicom Komisije za odbranu i vojne snage u Nacionalnoj skupštini Republike Francuske Patrisijom Adam, predsjednikom komisije za vanjske poslove i odbranu u Senatu Francuske Žan Lui Karerom i predsjednikom Grupe prijateljstva između Francuske i Crne Gore u Nacionalnoj skupštini Francuske Patrisom Verserom.



- Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope učestvovala na ljetnjem zasijedanju PSSE koje je održano u Strazburu, od 23. do 27. juna. Crnogorsku Delegaciju na Junskom zasijedanju činili su: Predrag Sekulić, Damir Šehović, Mladen Bojanić i Snežana Jonica.


25. jun

- Poslanik Force Genci Nimanbegu primio je turske akademike - istoričare i profesore na Univerzitetu u Ankari: Muhameta Savaša Kafkasialia, Bahadira Gudžujetera i Hasana Bekdesa.



Sagovornici su razgovarali na temu multikulturalne povezanosti Crne Gore i Turske. Kroz susret sa poslanikom Nimanbeguom, sagovornici su izrazili zainteresovanost za generalno i trenutno stanje islama i vjere u Crnoj Gori, kroz istoriju, sadašnjost i izgleda za budućnost - na koji način će se reprezentovati i kako se vidi u budućnosti razvoj islama i drugih vjera i sloboda.

- Delegacija Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore koju čine predsjednik Odbora Miodrag Vuković, poslanici Mićo Orlandić i Koča Pavlović, boravila je u zvaničnoj posjeti Velikom Vojvodstvu Luksemburga. Tom prilikom članovi delegacije su održali sastanke sa predstavnicima državnih institucija Luksemburga kao i sa predstavnicima organizacija osnovanih od strane iseljenika iz Crne Gore u Velikom Vojvodstvu Luksemburga.



28. jun

- Održano 23. godišnje zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a, na kojem su parlamentarci iz 57 zemalja članica diskutovali o najaktuelnijim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim temama. Tokom zasijedanja su održane posebne specijalne debate o situaciji u Ukrajini i izazovima OEBS-a u kontekstu jačanja ekstremizma, radikalizma i ksenofobije.

Bilten je dio programa „Otvoreni parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.